

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Broj: 02/1-16141/34

Pljevlja, 18.09.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašteno lice Rudnika uglja AD Pljevlja, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke roba, Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, po partijama broj 041/25.1-02/1- 10935/4 od 25.06.2025.godine (šifra postupka 94885), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

PARTIJA 7: Filteri za opremu od proizvođača LIEBHERR procijenjene vrijednosti 7.000,00 € bez PDV-a.

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke roba, Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, po partijama broj 041/25.1-02/1-10935/4 od 25.06.2025.godine (šifra postupka 94885) za Partiju 7: Filteri za opremu od proizvođača LIEBHERR:

- 1) Ponuda ponuđača AutoCommerce doo je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača SINCOMMERCE DOO odbija se kao neispravna.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	<i>Rudnik uglja AD Pljevlja</i>
<i>Ovlašteno lice naručioca</i>	<i>Nemanja Laković, Izvršni direktor</i>
<i>Kontakt osoba</i>	<i>Miliborka Marković</i>
<i>Adresa</i>	<i>Velimira Jakića broj 6</i>
<i>Grad</i>	<i>Pljevlja</i>
<i>Poštanski broj</i>	<i>84210</i>
<i>Identifikacioni broj</i>	<i>02009501</i>

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	041/25.1-02/1-10935/4
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, po partijama
Šifra postupka	94885
CPV šifra	42913000 - Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh
Predmet javne nabavke se nabavlja	Po partijama
Partija 1	Filteri ulja motora, filter goriva, filter vode od proizvođača FLEETGUARD
Partija 2	Filteri vazduha za rudarsku mehanizaciji od proizvođača DONALDSON
Partija 3	Filteri za opremu od proizvođača ATLAS COPCO
Partija 4	Filteri za opremu od proizvođača CATERPILLAR
Partija 5	Filteri za oprema od proizvođača HYUNDAI i DOOSAN
Partija 6	Filteri za opremu od proizvođača KOMATSU
Partija 7	Filteri za opremu od proizvođača LIEBHERR
Partija 8	Filteri za opremu od proizvođača TEREX
Partija 9	Filteri za opremu od proizvođača HITACHI
Partija 10	Filteri za opremu BELAZ
Partija 11	Filteri za kamionski program
Procijenjena vrijednost javne nabavke po partijama	Procijenjena vrijednost za partiju 1: 18.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 2: 8.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 3: 8.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 4: 12.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 5: 17.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 6: 75.000,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 7: 7.000,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 8: 12.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 9:

	35.000,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 10: 19.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 11: 5.500,00 €. Ukupna procijenjena vrijednost: 220.000,00 €.
--	--

3. Podaci o podnesenim ponudama¹

Partija 7: Filteri za opremu od proizvođača LIEBHERR

1. AutoCommerce doo.
2. SINCOMMERCE DOO.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja.

Nema.

5. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne sa obrazloženjem u nastavku:

Nije bilo isključenih ponuđača.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

1. SINCOMMERCE DOO

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena tehnička specifikacija predmeta nabavke za stavke od 1 do 24, te za stavku utvrđen je opis i bitne karakteristike dijela predmeta nabavke, jedinica mjere i količina. Ponuđač je dao Finansijski dio ponude, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 6.645,41 EUR bez PDV-a, te u finansijskom dijelu ponude u dijelu „Odgovor“, opisao predmet nabavke i nije naveo bitne karakteristike predmeta nabavke kojeg nudi za stavke 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 23 iz tehničke specifikacije, tj, nije upisao katalošku oznaku filtera koje nudi.

Naručilac je predmetnom nabavkom utvrdio tehničku specifikaciju za Partiju 7 Filteri za opremu od proizvođača LIEBHERR **procijenjene vrijednosti 7.000,00 € bez pdv-a**, kojom je za **stavku 1**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter hidraulike“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10037622 - Liebherr ili ekvivalent“, **za stavku 2**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter hidraulike“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „11009281 - Liebherr ili ekvivalent“, **za stavku 6**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter odušak“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10001880 ili ekvivalent“, **za stavku 8**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter goriva“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „7364111-Liebherr ili ekvivalent“, **za stavku 9**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter ulja motora“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „5700043 ili ekvivalent“, **za stavku 10**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter goriva“,

¹ Ukoliko je primjenjivo

te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „7382045 ili ekvivalent“, **za stavku 11**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter goriva“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „7381816 ili ekvivalent“, **za stavku 12**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter vazduha kabine“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „7028951 ili ekvivalent“, **za stavku 13**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter ulja motora“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10297295 ili ekvivalent“, **za stavku 14**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter ulja motora-uljnih para“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10032835 ili ekvivalent“, **za stavku 15**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter goriva-seperator“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10429946 - Liebherr ili ekvivalent“, **za stavku 16**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter goriva seperator“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10044302 ili ekvivalent“, **za stavku 17**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter hidraulike“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10324849 ili ekvivalent“, **za stavku 18**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter odušak“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10222403 ili ekvivalent“, **za stavku 19**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter ulja menjača“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10450451 ili ekvivalent“, **za stavku 20**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter ulja menjača“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „7623537 ili ekvivalent“, **za stavku 21**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter vazduha kabine“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „10323466 ili ekvivalent“, **za stavku 23**, u dijelu „**Opis predmeta nabavke**“ naveo: „Filter goriva“, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke naveo: „7027479 ili ekvivalent“.

Uvidom u ponudu ponuđača utvrđeno je da je ponuđač u finansijskom dijelu ponude u „Odgovoru“ **za stavku 1** ponudio: „Filter hidraulike PROIZVODJAČ:HENGST SE BREND: HENGST“, **za stavku 2** ponudio: „Filter hidraulike PROIZVODJAČ: DONALDSON EUROPE B.V. BREND: DONALDSON“, **za stavku 6** ponudio: „Filter odušak PROIZVODJAČ: DONALDSON EUROPE B.V. BREND:DONALDSON“, **za stavku 8** ponudio: „Filter goriva PROIZVODJAČ:HENGST SE BREND: HENGST“, **za stavku 9** ponudio: „Filter ulja motora PROIZVODJAČ:HENGST SE BREND: HENGST“, **za stavku 10** ponudio: „Filter goriva PROIZVODJAČ:MANN+HUMMEL BREND:MANN FILTER“, **za stavku 11** ponudio: „Filter goriva PROIZVODJAČ:HENGST SE BREND: HENGST“, **za stavku 12** ponudio: „Filter vazduha kabine PROIZVODJAČ: MANN+HUMMEL BREND:MANN FILTER“, **za stavku 13** ponudio: „Filter ulja motora PROIZVODJAČ:HENGST SE BREND: HENGST“, **za stavku 14** ponudio: „Filter ulja motora-uljnih para PROIZVODJAČ:MANN+HUMMEL BREND:MANN FILTER“, **za stavku 15** ponudio: „Filter goriva-seperator PROIZVODJAČ: HENGST SE BREND: HENGST“, **za stavku 16** ponudio: „Filter goriva seperator PROIZVODJAČ:HENGST SE BREND: HENGST“, **za stavku 17** ponudio: „Filter hidraulike PROIZVODJAČ: MANN+HUMMEL BREND:MANN FILTER“, **za stavku 18** ponudio: „Filter odušak PROIZVODJAČ: DONALDSON EUROPE B.V. BREND:DONALDSON“, **za stavku 19** ponudio: „Filter ulja menjača PROIZVODJAČ: MANN+HUMMEL BREND:MANN FILTER“, **za stavku 20** ponudio: „Filter ulja menjača PROIZVODJAČ: HENGST SE BREND: HENGST“, **za stavku 21** ponudio: „Filter vazduha kabine PROIZVODJAČ:HENGST SE BREND: HENGST“, **za stavku 23** ponudio: „Filter goriva PROIZVODJAČ: MANN+HUMMEL BREND:WIX FILTERS“.

Imajući ovo u vidu naručilac je utvrdio da ponuđač za stavke 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 23 nije naveo bitne karakteristike robe koje nudi, tj. nije upisao oznaku filtera koje nudi, te je ponuda ponuđača SINCOMMERCE DOO neispravna u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 kojim je propisano da je ponuda neispravna ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ZJN.

Kako je ponuda ponuđača SINCOMMERCE DOO neispravna jer nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevima za predmet nabavke a isto se ne može otkloniti pojašnjenjem ponude i koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nije cijenila ispravnost ostalih uslova i elemenata ponude iz razloga što isto u konačnom ne bi uticalo na ispravnost ponude tj. na drugačiju odluku Komisije.

7. Podaci o ispravnim ponudama (Partija 7)

1. Ponuda ponuđača **AutoCommerce doo**

Ponuda Ponuđača **AutoCommerce doo** je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama, jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN i ne postoje osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 ZJN.

UZ PONUDU DOSTAVLJENO²:

Partija 7

AutoCommerce doo	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da

GARANCIJA PONUDE

(Partija 7)

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
----------------	--	--------------------	--

² Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

AutoCommerc e doo	Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Member of otp group 10-0-14162 od 04.08.2025.godi ne	Način dostavljanj a garancije	Original garancije ponude uručena je naručiocu neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca, na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja, dana 08.08.2025.godin e u 09:55h, o čemu je sačinjena potvrda broj 02/1-14016/1 od 08.08.2025.godin e i ista je objavljena u ESJN u dijelu „Dokumenti“ - Zapisnik o otvaranju ponuda/prijava, te dostavljena ponuđaču putem Komunikacije 08.08.2025.godin e u 12:50h. Kopija garancije ponude dostavljena putem ESJN u skladu sa članom 122 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.	DA
		Iznos garancije ponude	Partija 7: Filteri za opremu od proizvođača LIEBHERR– 140,00 EUR.	DA
		Datum važenja garancije	15.12.2025.godin e	DA

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA (Partija 7)

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
-------------------	--	--

AutoCommerce doo	DA	DA
------------------	----	----

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
AutoCommerce doo	NE	-

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponuđač AutoCommerce doo

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Tenderskom dokumentacijom je utvrđena tehnička specifikacija predmeta nabavke za stavke od 1 do 24, te za svaku stavku utvrđen je opis i bitne karakteristike dijela predmeta nabavke, jedinica mjere i količina. Ponuđač je dao Finansijski dio ponude, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 6.141,46 EUR, bez PDV-a, te u finansijskom dijelu ponude u dijelu „Odgovor“, opisao predmet nabavke i naveo bitne karakteristike predmeta nabavke kojeg nudi, te naveo naziv proizvođača, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Takođe, ponuđač je dostavio Izjavu (pismo) o usaglašenosti dijelova proizvođača Donaldson, kojom potvrđuju da ponuđeni filteri brenda Donaldson ispunjavaju tehničke karakteristike zahtijevanih filtera za stavke 1, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 i 23 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 23.07.2025.godine, na engleskom jeziku. Prevod, Izjave (pismo) o usaglašenosti dijelova proizvođača Donaldson, kojom potvrđuju da ponuđeni filteri brenda Donaldson ispunjavaju tehničke karakteristike zahtijevanih filtera za

	stavke 1, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 i 23 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 23.07.2025.godine, preveden od Kaća Rajović, tumač za engleski jezik, Podgorica. Zatim, ponuđač je dostavio Izjavu (pismo) o usaglašenosti dijelova proizvođača SF-FILTER, kojom potvrđuju da ponuđeni filteri brenda SF ispunjavaju tehničke karakteristike zahtijevanih filtera za stavke 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 i 24 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 25.07.2025.godine, na engleskom jeziku. Prevod Izjave (pismo) o usaglašenosti dijelova proizvođača SF-FILTER, kojom potvrđuju da ponuđeni filteri brenda SF ispunjavaju tehničke karakteristike zahtijevanih filtera za stavke 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 i 24 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 25.07.2025.godine, preveden od Kaća Rajović, tumač za engleski jezik, Podgorica. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač ispunio zahtjeve i uslove iz tehničke specifikacije. Ponuđač je dostavio tehničke listove.
Rok izvršenja ugovora je: 45 dana (kalendarskih) od dana zaključivanja ugovora (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Rok izvršenja ugovora je: 45 dana (kalendarskih) od dana zaključivanja ugovora. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja AD Pljevlja. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja AD Pljevlja. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Garantni rok: Minimalni garantni rok je 12 mjeseci, maksimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana isporuke robe. Navesti tačan broj mjeseci. Garantni rok mora biti isti kao garantni rok ponuđen u kriterijumu. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Garantni rok je 24 mjeseca od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio garantni rok u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Način plaćanja: virmanski. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Način plaćanja: virmanski. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije na proizvodu. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije na proizvodu. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio Pakovanje u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u

	skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač je dužan da najmanje 2 (dva) kalendarska dana prije isporuke robe pisanim putem (e-mail, fax) obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja će biti predmet Ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje u roku 24h preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim u roku od 5 kalendarskih dana. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača, kako bi isti otklonio u roku koji mu Naručilac pisano odobri. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač je dužan da najmanje 2 (dva) kalendarska dana prije isporuke robe pisanim putem (e-mail, fax) obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja će biti predmet Ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje u roku 24h preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim u roku od 5 kalendarskih dana. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača, kako bi isti otklonio u roku koji mu Naručilac pisano odobri. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio uslove za primopredaju u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. (važi za sve partije)..	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio Ponuđač snosi

	troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica u skladu sa zahtjevom iz tenderskom dokumentacijom, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi ovlaštenje proizvođača, zastupnika proizvođača ili ovlaštenog distributera proizvođača da može ponuditi njegov proizvod po predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Ovlaštenje proizvođača Donaldson Europe B.V. Belgija, kojom potvrđuju da je AutoCommerce doo Pljevlja ovlašćeni distributer za Donaldson filtere u Crnoj Gori, kako je zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 28.07.2025.godine, na engleskom jeziku. Prevod Ovlašćenja proizvođača Donaldson Europe B.V. Belgija, kojom potvrđuju da je AutoCommerce doo Pljevlja ovlašćeni distributer za Donaldson filtere u Crnoj Gori, kako je zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 28.07.2025.godine, preveden od Kaća Rajović, tumač za engleski jezik, Podgorica. Ovlaštenje proizvođača SF-FILTER, kojom potvrđuju da je AutoCommerce doo Pljevlja ovlašćeni distributer za SF filtere u Crnoj Gori, kako je zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 25.07.2025.godine, na engleskom jeziku. Prevod Ovlašćenje proizvođača SF-FILTER, kojom potvrđuju da je AutoCommerce doo Pljevlja ovlašćeni distributer za SF filtere u Crnoj Gori, kako je zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 25.07.2025.godine, preveden od Kaća Rajović, tumač za engleski jezik, Podgorica. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio drugi uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „ODGOVOR“ unese naziv proizvođača robe koju nudi.	Prihvaćeno od strane Ponuđača. U finansijskom dijelu ponude, u koloni „ODGOVOR“ unijet naziv proizvođača

(važi za sve partije).	robe koju nudimo. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio drugi uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U slučaju da ponuđač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza oekvivalentnosti predmeta nabavke: 1.Izjavu o usaglašenosti od proizvođača ili zvaničnog ovlašćenog distributera, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti sa tehničkim karakteristikama zahtijevanih kataloških brojeva filtera. 2. Tehnički list za svaku stavku koja je ponuđena kao ekvivalent. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Izjavu (pismo) o usaglašenosti dijelova proizvođača Donaldson, kojom potvrđuju da ponuđeni filteri brenda Donaldson ispunjavaju tehničke karakteristike zahtijevanih filtera za stavke 1, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 i 23 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 23.07.2025.godine, na engleskom jeziku. Prevod, Izjave (pismo) o usaglašenosti dijelova proizvođača Donaldson, kojom potvrđuju da ponuđeni filteri brenda Donaldson ispunjavaju tehničke karakteristike zahtijevanih filtera za stavke 1, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 i 23 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 23.07.2025.godine, preveden od Kaća Rajović, tumač za engleski jezik, Podgorica. Zatim, ponuđač je dostavio Izjavu (pismo) o usaglašenosti dijelova proizvođača SF-FILTER, kojom potvrđuju da ponuđeni filteri brenda SF ispunjavaju tehničke karakteristike zahtijevanih filtera za stavke 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 i 24 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 25.07.2025.godine, na engleskom jeziku. Prevod Izjave (pismo) o usaglašenosti dijelova proizvođača SF-FILTER, kojom potvrđuju da ponuđeni filteri brenda SF ispunjavaju tehničke karakteristike zahtijevanih filtera za stavke 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 i 24 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 25.07.2025.godine, preveden od Kaća Rajović, tumač za engleski jezik, Podgorica.

	Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač ispunio zahtjeve i uslove iz tehničke specifikacije. Ponuđač je dostavio tehničke listove. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio drugi uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderskom dokumentacijom, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Ponuđač je prihvatio sve zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora utvrđeni tenderskom dokumentacijom, pa je ponuda sačinjena u skladu sa predmetnom tenderskom dokumentacijom, te ne postoji razlog za neispravnost ponude.

OD PONUĐAČA NIJESU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA³

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

Partija 7:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	AutoCommerce doo	6.141,46 EUR

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

1. Naručilac je Tenderskom dokumentacijom, u dijelu „Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke”, predvidio sljedeći obavezni uslov: “U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f)

³ Brisati dio ako nije primjenjivo

finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

2. Takođe, Naručilac je Tenderskom dokumentacijom, u dijelu „Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke”, predvidio sljedeći obavezni uslov: “U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište”.
3. Zatim, Naručilac je Tenderskom dokumentacijom, u dijelu „Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke”, predvidio sljedeći uslov za obavljanje djelatnosti: “U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta”.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednih subjekta ponuđača AutoCommerce doo:

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta.

1. Od ponuđača **AutoCommerce doo** zahtijevano je da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom.

Datum upućivanja zahtjeva je 02.09.2025. godine, akt broj 05/5-12914/7.

Uvjerenje od Ministarstva pravde, Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj 0804-15647/25 od 05.09.2025. godine da za pravno lice AutoCommerce doo ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica.

Uvjerenje od Ministarstva pravde, Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj 0804-15646/25 od 05.09.2025. godine da za izvršnog direktora, Petar Vojinović, ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 ZJN, te da su isti dokazali ispunjenost ovog obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke,

na način predviđen tenderskom dokumentacijom, a tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 3 ZJN.

2. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta, pribavljanjem dokaza od nadležnih organa u odnosu na dan na 02.09.2025. godine izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, akt broj 05/5- 12914/8 od 02.09.2025.godine:

Uvjerenje Poreska uprava, Crna Gora, Područna jedinica Bijelo Polje, Ekspozitura Pljevlja, akt broj 13/03-5-1663/25/1 od 03.09.2025. godine da je poreski obveznik AutoCommerce doo, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave podnio poreske prijave i obrasce i prema istim obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa na lična primanja za zaposlene, zaključno sa 31.07.2025. godine i na dan 02.09.2025.godine nema duga,
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 31.07.2025. godine i na dan 02.09.2025.godine nema duga,
- poreza na dobit pravnih lica, predata za 2024. godinu i na dan 02.09.2025.godine nema duga.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je u dostavljenim izjavama privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da su privredni subjekti izmirili sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište iz člana 99 stav 1 tačka 2 ZJN, te da su isti dokazali ispunjenost ovog obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke, na način predviđen tenderskom dokumentacijom, a tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 3 ZJN.

3. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta, pribavljanjem javno dostupnog dokaza u odnosu na stanje na dan vršenja provjere, tj. na dan 02.09.2025.godine. Dokument o registraciji - Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave za ponuđača AutoCommerce doo registarski broj 5-0483983/005 od 02.09.2025. godine.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da privredni subjekat ispunjava uslov za obavljanje djelatnosti iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. da je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata odnosno registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, te u vezi sa tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 4 ZJN

Privredni subjekat AutoCommerce doo, u poglavlju IV Sprječavanje korupcije i sukoba interesa, naveo da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca, te da u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik, te da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama privredni subjekat nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te da ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta nije učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te da privredni subjekat nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Komisija je izvršila provjeru na osnovu tehničke dokumentacije/tenderske dokumentacije kojom raspolaže kao i analizom svih subjekata/lica koji su navedeni u Izjavi i utvrdila da ne postoje elementi korupcije i sukoba interesa.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

Partija 7:

1. Ponuda ponuđača AutoCommerce doo. (Ponuda ponuđača je ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama, jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN i ne postoje osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 ZJN).

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma⁴:

☒ odnos cijene i kvaliteta

1) Cijena broj bodova 90

2) Kvalitet broj bodova 10

uz primjenu relativnog (proporcionalnog) metoda vrednovanja

⁴ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

1. 1. Podkriterijum cijena (C) vrijednavaće se na sljedeći način:

Najniže ponuđenoj cijeni (Cmin) dodjeljuje se maksimalan broj bodova 90.

Vrijednovanje ponuda po kriterijumu cijena vrši se u odnosu na najniže ponuđenu cijenu, po formuli:

$C = (C_{min}/C_p) \times 90$ gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

Cmin – najniže ponuđena cijena,

Cp – ponuđena cijena.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Podkriterijum kvalitet (K_{garantni rok}) vrijednavaće se na osnovu garantnog roka:

Minimalni garantni rok je 12 mjeseci, maksimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana isporuke robe. Navesti tačan broj mjeseci. Garantni rok mora biti isti kao garantni rok ponuđen u uslovima.

Ponuđaču koji ponudi najduži garantni rok dodjeljuje se maksimalan broj bodova 10.

Ponuđač je dužan da u ponudi, u dijelu „Odgovor“, navede broj mjeseci za garantni rok.

Broj bodova za podkriterijum garantni rok se dobija na način što se ponuđena dužina garantnog roka podijeli sa najvećom ponuđenom dužinom garantnog roka i dobijeni količnik pomnoži sa 10 po formuli:

$K_{garantni\ rok} = (K_p/K_{max}) \times 10$ gdje je:

K – broj bodova za podkriterijum kvalitet,

Kp – ponuđeni garantni rok,

Kmax – ponuđeni max garantni rok.

3. Ponuđač sa najvećim brojem bodova ($U = C + K_{garantni\ rok}$) će biti izabran kao prvorangirani.

Bodovanje:

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji koja je sastavni dio predmetne tenderske dokumentacije, sačinio o tome izvještaj koji čini sastavni dio zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda i dodijeljen je sledeći broj bodova po svakom kriterijumu i ukupno kako slijedi:

Partija 7:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2 ⁵	Ukupan broj bodova
------	-------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------------

⁵ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

1.	AutoCommerce doo	90	10	100
----	------------------	----	----	-----

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Partija 7:

AutoCommerce doo

Adresa sjedišta i prijema pošte: Ribnička 10, 84210 Pljevlja.
 PIB 02725584

Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a: 6.141,46 EUR

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Nemanja Laković, Izvršni direktor,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]